

UVOD

I. Predmet i cilj istraživanja

Marketing predstavlja funkciju koja je isturena prema tržištu i objedinjuje sve napore preduzeća da ponudi svoje proizvode i usluge pod uslovima koji su povoljniji od konkurenčkih. Zbog takve svoje uloge u preduzeću, rukovodstvo i ostalo osoblje marketing funkcija, mora saradivati sa svim ostalim funkcijama. To nije lak zadatak, pošto nekad interesi određenih funkcija, posmatrani izolovano, mogu biti u konfliktu. Tehnički stručnjaci u funkcijama proizvodnje ili istraživanja i razvoja mogu, na primjer, insistirati na proizvodu koji je sa njihovog aspekta idealan, ali ga tržište ne prihvata zbog suviše visoke cijene. Rukovodioci marketinga znaju da potrošači preferiraju konkurenčki proizvod, koji zadovoljava njihove potrebe mada je manje kvalitetan ali je znatno jeftiniji. Oni ne mogu sami odlučivati o tome kakve će proizvode i po kojim cijenama, preduzeće ponuditi na tržištu, pa moraju ostvariti saradnju sa rukovodiocima ostalih funkcija, uz podršku generalnog direktora preduzeća, koji na prvom mjestu treba da bude marketinški orijentisan.

Navedene uslove je neophodno ispuniti da bi marketing koncept u poslovanju preduzeća dao željene rezultate. Vidjeli smo da izuzetno važnu ulogu u ispunjavanju ovih uslova igraju marketing menadžeri, koji svojim odlukama pretvaraju globalne ciljeve preduzeća u niz konkretnih planova, organizuju njihovo prevođenje i kontrolišu postignute efekte.

Brzina promjena u novoj ekonomiji je takva da se «tržišta mijenjaju brže od marketinga kompanija», pa je zbog toga i marketing strategija takvih kompanija već zastarjela!

Neke od tih promjena direktno utiču na ulogu i značaj istraživanja marketinga u savremenim kompanijama. Spomenimo samo konkurenčiju koja postaje sve intenzivnija, potrošače koji su sada bolje informisani i imaju veću pregovaračku snagu od marketara a sve su više osjetljivi na odnos cijena i vrijednosti koji im se nudi.

Zbog nove ekonomije, koju slobodno možemo nazvati i ekonomijom baziranom na znanju, buduće uspješne kompanije će biti samo one koje brzo uče. Posmatrano sa aspekta marketinga, najvažnije će biti da nauče kako što bolje razumjeti potrošače. To je novi izazov i velika odgovornost za istraživače marketinga u kompanijama. U

najnovijoj literaturi se već pojavljuju mišljenja da «razumijeti potrošače ne znači samo rutinski koristiti istraživanje marketinga kao izvor informacije niti samo obavljati uobičajene menadžerske i ostale poslove».

Citirani autor razvija jednu veoma interesantnu ideju, inspirisanu dolaskom nove ekonomije i potrebom da se potrošači razumiju bolje nego što to većina kompanija danas čini. Prezentirati ćemo njegove osnovne postavke i primjere kojima ih ilustrira, pošto su veoma dobar putokaz istraživačima marketinga u budućim kompanijama koji žele da uče sve više i više o svojim potrošačima i na taj način ostvaruju održivu i konkurenčku prednost na tržištu.

Nova ekonomija nije samo informatička, nego i globalna. Zbog toga niti jedna kompanija na svijetu ne može sebe više smatrati zaštićenom od konkurenčije druge kompanije iz bilo kojeg regiona na planeti zemlji. Sa druge strane, globalna ekonomija pruža i šansu čak malim lokalnim kompanijama da konkurišu bilo gdje na svijetu, nudeći svoje proizvode putem interneta naprimjer.

Slogan «misli globalno – djeluj lokalno», kojeg se doslovno pridržavaju transnacionalne kompanije, ima svoje značenje i za sve ostale a imaće sve više u budućnosti.

II. Istraživačke hipoteze

Prelazak sa organizacije marketinga po proizvodnim jedinicama na organizaciju po tržišnim segmentima, znači da segmente treba mnogo detaljnije istraživati, preciznije definisati i kontinuirano pratiti. To zahtijeva kvalitetno istraživanje i adekvatnu informacionu podršku marketing menadžerima.

Veoma bitna promjena je i prelazak sa strategije osvajanja novih kupaca na strategiju zadržavanja postojećih, odnosno, nalaženje najboljeg načina da se uspostave takvi odnosi sa kupcima koji će dovesti do njihove dugoročne lojalnosti kompaniji i njenoj marki. Informaciona podrška ovakvoj marketing strategiji treba da bude baza podataka o kupcima koja je toliko detaljna i aktuelna, da omogućava praćenje ponašanja svakog individualnog kupca i prilagođavanje njegovim specifičnim potrebama i željama. To već rade, naprimjer, bolji lanci hotela i maloprodaje i na taj način postižu dugoročnu lojalnost svojih kupaca.

Istraživači marketinga, kao što smo vidjeli iz prethodnih primjera, imaju veoma značajnu ulogu u stvaranju informacione podrške

neophodnu za prelazak sa konvencionalnih na nove marketinške principe. Njihova uloga nije bitna samo u domenu metodologije, organizacije i sadržaja istraživanja, nego i u kreiranju kompletног marketing informacionog sistema kompanije, koji se takođe mora mijenjati i prilagođavati novoj ekonomiji.

Kao i u prethodnim godinama poslovna politika Telekoma Srpske za naredni period će prvenstveno biti usmjerena na:

⇒ Povećanje konkurentnosti u fiksnoj mreži kroz:

- osiguravanje liderske pozicije na tržištu telekomunikacionih servisa u Republici Srpskoj i poboljšanje pozicije na cjelokupnoj teritoriji BiH,
- usmjerenje fokusa poslovanja na korisnike,
- unapređivanje kvaliteta servisa,
- širenje portfolija servisa,
- izgradnjom novih i tehnološkim unapređivanjem postojećih mreža za pristup,
- pripremom za ulazak na tržišta drugih operatora u BiH.

Prvi uslov je da upravljanje preduzećem kao cjelinom bude usmjereno ka prilagođavanju resursa šansama na tržištu. To znači da vrh menadžmenta preduzeća, na čelu sa generalnim menadžerom, sve svoje odluke donosi u skladu sa marketinškim pristupom poslovanju. Samo ukoliko svi menadžeri i zaposleni poštuju osnovne marketinške principe, može se konstatovati da je to preduzeće zaista postavljeno tako da ga «tržište vodi». Nije, dakle, dovoljno da samo menadžeri i zaposleni na marketinškim aktivnostima misle i djeluju na taj način, nego isto tako i oni koji su zaduženi za proizvodnju, istraživanje i razvoj, finansije, knjigovodstvo i ostalo. To praktično znači da vrh rukovodstva preuze

treba da razmišljaju svi menadžeri i zaposleni u preduzeću, pošto je to prvi uslov za njegovu istinsku marketinšku orientaciju.

Drugi uslov je da sve marketinške aktivnosti u preduzeću budu organizovane i vođene na način koji omogućuje ostvarivanje postavljenih ciljeva i uspješnu saradnju sa ostalim funkcijama. Istraživanje tržišta mora obezbijediti kvalitetnu informacionu podršku za sve marketing odluke. Ko ne poznae svoje tržište, ne može uspješno primijeniti marketing koncept. Ekomska propaganda i ostale promotivne aktivnosti treba da upoznaju potrošače sa proizvodima i uslugama koje im preduzeća nude i uvjere ih u njihove prednosti. Prodajno osoblje mora u direktnoj komunikaciji sa kupcima da finalizira sve marketinške napore ostalih u preduzeću i obavi proces razmjene. Isto tako i ostale marketinške aktivnosti, koje će biti detaljno opisane u narednim poglavljima magistarskog rada, treba da obavljaju svoj dio zadatka u skladu sa ciljevima preduzeća.

III. Metode istraživanja

Prethodno navedene istraživačke hipoteze moguće je uspješno dokazivati primjenom odgovarajućih metoda istraživanja. Pri tome, neophodno je imati u vidu, prethodno pomenutu, složenost pojave koja se u ovom magistarskom radu tretira, što iziskuje primjenu većeg broja istraživačkih metoda primjerenoj društvenim naukama.

Polazeći od navedenog, u ovom istraživanju primijenjene su, prije svega, metode analize i sinteze, koje omogućavaju detaljno razlaganje posmatrane pojave, a zatim izvođenje odgovarajućih zaključaka.

Takođe, u cilju dokazivanja istraživačkih hipoteza, a u vezi sa potrebom unapređivanja sa nekim konkretnim pojavama, upotrebljena je i komparativna metoda, a za provjeru izvedenih zaključaka korišćena je verifikaciona metoda.

Primjenom odgovarajućih istraživačkih metoda omogućeno je izvođenje pouzdanih zaključaka o ulozi i značaju marketinga u ukupnom poslovanju preduzeća. Ovo tim prije što je sprovođenje ekonomskih principa reprodukcije bitan uslov za postizanje i poboljšanje tržišne pozicije preduzeća. Zato je ovo istraživanje usmjereno na pronalaženje odgovarajućih rješenja u oblasti aktivnosti menadžmenta koji je zadužen za iznalaženje i sprovođenje upravljačkih mjera za uspješno sprovođenje marketing koncepcije poslovanja.

U vezi sa naprijed navedenim, pouzdanost zaključivanja u ovom istraživačkom radu biće tim prije obezbijeđena, kada se najavljenе hipoteze potvrde i primjenom još jedne istraživačke metode. Naime, pouzdanosti zaključivanja u ovom radu znatno doprinosi i primjena istraživačke metode *case study*, odnosno studije slučaja, koja podrazumijeva provjeru hipoteze na konkretnom primjeru poslovne prakse datog preduzeća. Pored toga, pouzdanost zaključivanja o dokazivosti najavljenih istraživačkih hipoteza treba da doprinese i primjena *desk metode*, odnosno korišćenje stručne i naučne literature, što podrazumijeva kako knjige, tako i odgovarajuće radove objavljene u časopisima.

I, na kraju, ali ne po značaju već samo po navođenju, treba pomenuti i primjenu *field metode*, što podrazumijeva istraživanje na terenu, odnosno provjeru istraživačkih hipoteza u poslovnoj praksi.

Primjena navedenih istraživačkih metoda podrazumijevala je i činjenicu da postoji niz specifičnosti kojima se karakterišu pojedine privredne djelatnosti, odnosno osnovni ekonomski subjekti koji u njima posluju. Zato je bilo neophodno voditi računa o tome kako bi se moglo formulisati odgovarajuće mjere koje menadžment preduzeća treba da preduzmu u pravcu sprovođenja marketing koncepcije poslovanja.